„Автобиография"

1931с ахсынны 25 кирсэр Мэдэхем
нэмишлэр „Куда сахьыраза" Собакин Николай
Алексеевич, собакина Феврония Иннокентьевна
дин дыс нэрэцэ нэрэбэтцэ. Цёж эрдэ
осси, аэам кыкыл озэнд ыкайан керер
ыкаэа сурх буман нана шитэр бэрбитэ
Шалтан нана шитэжэх ыылдан, кынк
титэзэр Алмысов Николай Петрович, Мария
Васильевна дин нана эо ганна шитэжэ
бэрзэлэр бэзи эо саакым ыал жэрэнтэ
ыылдар тцыайах сурэ ыылдэле цэлмут
бэс-кое дэсцэк сакаата сурх хорцэ эо
буола участтытым 1940с „Кукуруз" начальнай
оскуолатыгар бастакы кылааска уорэн
кэлбитим. Оччогэ ньолар алаадьыгар
быданан оморомпэр, оскуолаттан саамай
чугаа 3-4км ыраах оморомпэр. Эрдэ
кытта 4км „Ат кэцэлахтан" ыылдан
уорэлиттим. Маанна 1941с ссаа бастакы
кылааккы ортолон уорэтэн бүтэрбитим.

Итис сыл „Итарга" сайыныска „Хитил сыл"
халхус ыныах ыныттара дөн дөө мунуккэн
уорку хотиру бөө буола туруулына „Кинэс"
олук уоран сэриинэн Советскай Сойуузка
арааа границаҕа саба тыыта диэн, онон
Аан дойду сэриитэ буола диэн биллэрбит
кэбитэ. Дойдуга суут курааг буолан
от бүүдүк цэлмэтэҕэ. Ол иннин ирэ
быгарыллан Алмаанан, Онуоҕ ойуо сирэйдэр
уотуттар оттуу тарҕаспыттыт.
1942с. Күүрүүр партия өбөлөөх дьокуускайа
Чурапчы ~~ыраабыттан~~ райкомуттан 4/ыс конкурсна
хонуу бакыктата ыытар дьаһалтар
хаттаран Кэбэйиҥ кэрдэ ортуоҥ ыытыл-
тара. Онно биир хонкус дьоно биир барыс
өлүүнүн уруулуун сытар буруйдуу буолбуттар
кыргыбастарыгынан барыс бердьыттыт.
Бэстэхэх аҕаҕа хаалаан аннынар
боруоҥнуот кэприн хотуҥун сүүрүүрүн
испэлин хаар түүрүр диэри олорбуттуут.
Онно тоҥуу-хатыы ачыгыстаахтык
сагаламмыта. Лена ойуо кыдыыгаҥа-
кыгро турдаҕына Кэбэйиҥ I сиэктэҕэ

Wenn man Bücher „liest", gleich einer Gemäldesammlung, verschiedenartigste Gegenstände vorüberziehen lässt, so gewinnt man allerdings einen Überblick über die Gesamtheit der Erscheinungen, aber nur gleichsam wie durch einen Nebel, wie Berge am Horizont, deren Konturen sich in Luft auflösen, deren Farben mit dem Himmelsblau verschwimmen und nur die Sonne, die sie beleuchtet, lässt sie erglühen in Purpur und Gold.

Wie anders wirkt das Studium einer Landschaft, die man sich aus einem Buche aufbaut, Blatt für Blatt, Strom für Strom, Berg für Berg, Wald für Wald, Tal für Tal, Ort für Ort, Mensch für Mensch, Tier für Tier, Pflanze für Pflanze, Stein für Stein, Leben für Leben, Geschehen für Geschehen, Ereignis für Ereignis, Wesen für Wesen, Ding für Ding, Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe!

да үчүн мүмкүн болушунда, анткени
дөөр пурматамда, мектеп сыныбында
отурдум, кийин дүйнөнүн ыңгайлуу
учурларын кеңо сурупта сизге
майышпаак үчүн көрөн нурбаттарын
билиш сыныбында уларыйбыта.
Ишти бүдүрка, балыкка аңыыр аска
мүмкүнчүлүк болган барбыттара. Чоң
саатаак адамду хомурган сиктүү
оскуела ишигэр хомерон интернет
түрүйзи кеңиз үстэ уу хаанысы аватан
уорэттиттэр. Оскуолабыт тымныы, ан-
лыкпыт кичи болган өз үнүн ыалдыбыта.
Маңна иккис кыласка уорэммитим
оцце ырбытым дьүрэйбитим, оны үчүгэй
хаалымыбыта, арыынча сыл хаалбытым
иккис кылааны бүтэрбиттим.
„Харачаас" диэн ~~ыыаҥнаах~~ ыыаҥнаах
этибит, оны иккис эйэхсин сытыйан
нан ылан ыыныыхаран өлөөрүгэр эн
курдук ыарахан, өлөөр быррылара биэтыйбатоҕа.
Ханыах өлөөрүн эйэхситтэрдин
сүүрэҥҥэ сүүгаан хотоҕон оторон аватан-

лара. Шэ барахсан бу сордоох хорудуулаах
олохтон тыа да сылгайдар онтуттан
эмиэ өлүөхтүр өлүөхтүр тыыннаах хаалыахтарын
туруу быка биэрэйдэн көрөн хоноотуура.
Эдэйиттэн кэлтэй сылгайбат сылдьаннаах
остуол кыайтарарын туруа диэн үлэни
тамнаабыт эр дьону хаттаа тэҥнэр улэлэрин
быыстан көрө сатыыбын.
Аҕам Ньуҥуосас фермаҕа үлэлиэр. Фин
книгин кэтэҕэр этибит. Саалаах машинаҕа
бытыгастаах тыыннаах ордуут дьон барыа
баарбыт үлэбит ораммыттар сыыстабыт.
Эдэйиттэн биэнсэ аҕам сүүнэ сатыыбут
диэн абманан таҥыырдаттан кэлбиппит.
Чирк-мирик оттоо тахсан көрбүттэр
ыраах охсо сытара хаалбыт кэстөрө.
Мас сөкүү саламаннаах ыйбыттыар
тиэйбиппит. Сэнигэ дэтэн кыаллан
турбат буолбут эҥ. Кунуо конкьиэрэн
албыт дьону этэн ыытыллыбыт тиэрэ тутан
сытара. Саламаннаах сөкүү аҕалан ороҥҥо
сытыарбыппыт. Ыалар ардыларын
ардыгын хайдах хаалыы ыччаттан хоонньоруллубут

чэйк өйөөн олорон иҥэрсибиттэр.
Сыҥы аҕыйах этиҥ хат бурхан Монуурдаа
уонна ийэлэ Мэхэбалаан ыйбаатаан
дьыалаҕа ыыталыбыттар.
Бэс ыйын олох 7 сиэтэ сиригэр уоттуулар
25 киилэбит ыыппыппыт хорутан сыдьык
ыыппыппара быстыбыта саас үөх тэҥнэн
ойно хаалбыттара.
1946с хаҕыйыттан Дириҥэ ревком кэмэ
мин 4-үс хыһаалка үөрэппиппин. ~~1947-48с.~~
1955 сылтан хоттоҕо учаастакаар бириигэдьиэрдэр
сылдьан ветсанитар идэтинэн Чуранныы
ветстанцыятынан бэйэлэрэ курска
үөрэнэн баран 1957с.-63 сылга диэри
~~хонуох~~ колхозка ветеринарнай санитарынан
үөлэспиппин. 1963с. Тюкүлүгэй училищеҕа
үөрэнэн 1964с. Алма сылгыгыттар ветфельд-
шерынан, 1965с. Сүҥүөчүнэ ветеринарнай
пункт сэбиэдиссэйинэн үөлэспиппин.
1966с-68с. Чуранныы ветстанцыятынан
дезинфекционнай этэрээтин начальнигынан
~~1966~~ үөлэспиппин
Оҕолорбут, иккиэн кыргыттар 30-тан тахса сыл

устамаах-тиэрэтиллэр ныа хаһаайыстыбатын сайдыыларын кэрэхсэр-кэрдиитин биэрбитим. Онно тиэмэлээх грамоталар, маастар суруктар, ыччаттар баалар.

Пим Николаевич, Ирина Васильевнаны 6 оҥоҥу тэрэппэ, 2 оҥоҥу ыстыы алаа кинэ саартыгар биэтэрдик устуоруйбуттара. Ол гынан баран эмиэ.

„Сцена ветерана", „120 лет Сталину"
„50 лет Победы", „За доблестный труд"
„Ветеран ВОВ", „Переселенец Чурапчинского улуса".